



Mmofra Bible

ɛda (nhoma yi) adi

Bere a Onyankopɔn bɔɔ bribiara



(Nnipa no din) na ɔkyerɛw nhoma yi:

Edward Hughes

... na ɛyɛɛ mfonɪ yi: Byron Unger; Lazarus

... na ɛdandan nsem yi: Bob Davies; Tammy S.

... na kyerɛɛ aseɛ kɔɔ ... : Christian Lingua

... na wɔyɛ nhoma yi: Bible for Children

www.M1914.org

BFC

PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1


Canada

©2018 Bible for Children, Inc.


**Tumi krataa: Wowɔ hokwan sɛ woyɛ nhoma yi photocopy
anaase wotintim nhoma yi, bere tenten a wontɔn.**



Hena na ɔbɔɔ yɛn? Bible no, Nyame asem no, ɛkyerɛ sɛnea Nyame bɔɔ nnipa. Mmere tenten bi a atwam no, Nyankopɔn dikan ebɔɔ Adam. Na AWURADE Nyankopɔn de fam dɔtɛ nwonoo Adam. Na ɔhuu nkwa home guu ne hwene mu, na onipa yɛɛ ɔkra teasefoɔ. Na Nyankopɔn yɛɛ turo fɛfɛfɛ bi a wɔfrɛ Eden.




**Ansa na Onyankopɔn ebɛɔ onipa no, ɔyɛ nneɛma a
ɛyɛ fɛ pii wɔ asase so. Nkakrankakra Onyankopɔn bɔɔ
mmepɔ, asasetam, nhwiren a ɛyɛ huam, ne nnua akɛse,
nnomaa a wɔn ntakra yɛ fɛfɛfɛ, nwowa, bonus a ɔda
nsuo mu ne nwa a ɔyɛ toro.**



**Ampa, Onyankopɔn na
ɛbɔɔ ade nyinaa –
biribiara.**


**Mfitiaseε no, Ansa na
Onyankopɔn εβεβɔ wiase,
na Onyankopɔn nkutoo
na ɔwɔ hɔ. Na biribiara
anaa nnipa biara nni hɔ.
Na hwee nni hɔ. Na
kanea ne esum nni
hɔ. Na soro ne fam
nni hɔ. Na nnera
anaa ɔkyena nni hɔ.
Na Onyankopɔn, a ɔnni
mfiase no, nkutoo na ɔwɔ
hɔ. εhɔ na Onyankopɔn
hyεε adebɔ ase.**




**Mfitiaseε no
Onyankopɔn bɔɔ
ɔsoro ne asase.**




**Na asase da hɔ hunu a ɛnni
bɔbea biara, na esum wɔ
ebunu no ani. Na
Onyankopɔn
kaa sɛ: “Ɛnye
hann!”**




**Na eyee hann. Na ofree hann no se adekyee, ne esum no
adesae. Na adee sae, na adee kyee, da a edi kan ne no.**




**Na da a eto so mmienu no, Onyankopɔn eboa nsuo a ewɔ
ɔsoro aseɛ no ano wɔ faako. Na da a eto so mmiensa no,
na Onyankopɔn kaa sɛ, “Asase mfifiri nwira”. Na eyɛɛ
saa.**




**Na Onyankopɔn kaa sɛ asase mfifiri nhwiren, nnua akɛse
ne nketewa. Na ɛyɛɛ saa. Na adeɛ sae,
na adeɛ kyee, da a ɛto so
mmiɛnsa ne no.**




**Na Onyankopɔn bɔɔ owia ne
ɔsram, ne nsoromma bebree a
obiara ntumi nkan. Na adeɛ
sae, na adeɛ kyee, da a ɛtɔ so
nnan ne no.**




**Afei, Onyankopɔn bɔɔ po
mu mmoa ne mpataa ne
awiam nnomaa. Na da a
ɛto so enum no, ɔbɔɔ po
mu mmoa tɛsɛ yaa
anofeaa ne mmane,
sohori a ne nan ware
yie ne nnoma nketewa.
Na Onyankopɔn bɔɔ po
mu mmoa biara bi sɛ
wɔnyɛ ɛpo mu ma, ne
awiam ntakraboaa sɛ wɔn
nnɔɔso asaase yi so. Na
adeɛ sae, na adeɛ kyee,
da a ɛto so enum ne no.**



**Ɛno akyi no, Onyankopɔn san kasaa bio. Ɔkae se,
“Abɔdeɛ a etete aseɛ mfiri asase mu mmra ...” ɔbɔɔ
mmoa ahodoɔ nyinaa, nkoekoemmoa ne mmoadoma a
wɔwea fam nyinaa. Na Onyankopɔn san bɔɔ asono
akɛseɛ ne bɔmɔte. Nkontrofi a odi nsemmane ne ne
adenkyem a wɔye kuntann. Asunson, nkura,
kɔntenten ne agyinamoa. Na Onyankopɔn
bɔɔ mmoa nyinaa saa da no.**



Na adee sae, na adee kyee, da a eto so nsia.




**Na Onyankopɔn bɔɔ biribi foforo da a ɛtɔ so
nsia – biribi soronko. Na afei, na biribiara da ne
kwan mu pɛpɛɛɛ ɛma onipa. Na aduane abu so wɔ toro
mu hɔ, na afei nso, na mmoa beberee wo hɔ sɛ wɔbɛ som**


**no. Na Onyankopɔn kaa sɛ:
“Momma yenye onipa wɔ
yen suban so sɛ yen nsesoɔ.
Na wɔnni biribiara so.” NA
ONYANKOPɔN Bɔɔ
ONIPA Wɔ NE SUBAN
SO; AANE, NE
SUBAN SO NA
ɔBɔɔ NO ...**




**Na Onyankopɔn
hyɛɛ Adam sɛ:
“Turom ha nnua
nyinaa, di bi. Na
mmom papa ne
bɔne ho nimdeɛ
dua no deɛ, nni.
Ɛfiri sɛ da a wobɛdi
bie no, wuo na
wobɛwuo.”**




Awurade Nyankopɔn kaa sɛ: “Ɛnye sɛ onipa nko tena. Meye ne nsesoɔ boafɔɔ mama no.” na Onyankopɔn de wiram mmoadoma ne ewiem nnomaa nyinaa baa onipa no nkyɛn. Na Adam totoo wɔn nyinaa din. Adam aben paa, sɛ otumi totoo wɔn nyinaa din. Nanso na wiram mmoadoma ne ewiem nnomaa nyinaa nnye Adam nsesoɔ boafɔɔ.



**Na Awurade
Nyankopɔn maa
nnahɔɔ tɔɔ onipa
no so, na ɔdae. Na
ɔyii ne mfe mpadeɛ
mu baako, na ɔde
bɔɔ ɔbaa. Na ɔbaa
no a Onyankopɔn
bɔɔye no yɛɛ Adam
nɛsɔɔ boafɔɔ.**



Na Onyankopɔn de nnansia na bɔɔ ade nyinaa. Na Onyankopɔn hyiraa da a ɛtɔ so nson no so, na ɔyɛɛ homeda. Adam ne ne yere Hawa, tenaa anigyie mu wɔ Eden toro mu hɔ, esiane sɛ wɔyɛɛ osetie maa Onyankopɔn. Na Onyankopɔn yɛ wɔn Wura, Demafo ne wɔn Adamfo.



Bere a Onyankopɔn bɔɔ bribiara

Abakɔsem a efri Nayame asem mu, a eye Bible no

a ewɔ

Gyenesi 1-2

“Wo nsem mu bue ma hann.”

Nnwom 119:130



Awieε



**Bible yi mu asem eka yen Nyankopon nwonwafo no ho asem,
nea oboo yen na ope se yehu no yie.**

**Nyankopon nim se y'aye boni bebre. Bone akatua
ne owuo nanso enam odo kesea a owo ma ne mma nti,
osomaa ne do ba a owoo koro no, Yesu, se ommewu wo asendua
no so ema yen bone. Yesu, soree firi awufo mu, ena oko soro.
obeba aba tena wo mu, na wo ne no atena ase daa. Na se wogye
Yesu di, na se wosre ne ho bonefakye a, wode bekye wo!
Wobeba abetena wo mu, na wo ne nu atena daa daa.**

**Se wo gyi di se nsem yi ye nokware a, ka nsem yi kyere Onyakopon:
Awurade Yesu, megye di se woye Onyakopon, na wofaa akooa
tebea etoo ho so, me bone nti, na wotease daa. Mesre wo se bra
m'abrabo mu na fa me bone kye me, na me nya nkwa foforo, na
daakye bi me ne wo atena ase daa. Boa me na me nye osetie
mma wo na me ntena ase mma wo se wo ba. Amen**

Kekan Bible no na ene Onyakopon nkasa da biara! Yohane 3:16

